WIKIPEDIA

Lingua kanaresa

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O **kanarés**[1] (**ಕನ್ನಡ**) é unha das linguas dravídicas de maior difusión, documentada desde época temperá. Xeograficamente presenta diferentes variedades xeográficas, que en conxunto falan aproximadamente 44 millóns de persoas. É a lingua oficial no estado de Karnataka, un dos catro estados meridionais da India.

Kanarés **ಕನ್ನಡ / kannaḍa'**	
Falado en:	India
Total de falantes:	44 millóns
Familia:	Dravídico Drav. meridional Támil-kanarés **Kanarés**
Escrita:	Alfabeto kanarés
Estatuto oficial	
Lingua oficial de:	Karnataka
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	`kn`
ISO 639-2:	`kan`
ISO 639-3:	`kan (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=kan)`
SIL:	`KJV`



Índice

Aspectos históricos, sociais e culturais
- Historia
- Distribución xeográfica
- Rango oficial

Alfabeto
- Consoantes
- Vogais
- Outros signos
- Consoantes dobres
- Números

Notas

Véxase tamén
- Ligazóns externas

Aspectos históricos, sociais e culturais

Historia

A historia do kanarés divídese convencionalmente en tres períodos: kanarés antigo (*halegannada*) entre o 450 e o 1200, kanarés medio (*nadugannada*) 1200 ao 1700 e kanarés moderno desde 1700 ata a actualidade[2]. O kanarés recibiu unha forte influencia do sánscrito e en menor medida do prácrito e do pali.

Distribución xeográfica

O kanarés fálase sobre todo en Karnataka na India, e en certa medida nos estados limítrofes de Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu e Kerala.

Hai poboacións destacables de falantes de kanarés nos Estados Unidos e o Reino Unido, e en menor medida no Canadá e Australia.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
AIR PORT
ದೊಮ್ಮಲೂರು
DOMLUR

Sinal escrito en kanarés.

Rango oficial

O kanarés é unha das 22 linguas oficiais da India, a lingua oficial do estado de Karnataka.

Alfabeto

Consoantes

ಕ	ಖ	ಗ	ಘ	ಙ
ka /kʌ/	kha /kʰʌ/	ga /gʌ/	gha /gʱʌ/	ṅa /ŋʌ/
ಚ	ಛ	ಜ	ಝ	ಞ
ca /ʧʌ/	cha /ʧʰʌ/	ja /ʤʌ/	jha /ʤʰʌ/	ña /ɲʌ/
ಟ	ಠ	ಡ	ಢ	ಣ
ṭa /ʈʌ/	ṭha /ʈʰʌ/	ḍa /ɖʌ/	ḍha /ɖʰʌ/	ṇa /ɳʌ/
ತ	ಥ	ದ	ಧ	ನ
ta /tʌ/	tha /tʰʌ/	da /dʌ/	dha /dʱʌ/	na /nʌ/
ಪ	ಫ	ಬ	ಭ	ಮ
pa /pʌ/	pha /pʰʌ/	ba /bʌ/	bha /bʱʌ/	ma /mʌ/
ಯ	ರ	ಲ	ವ	ಶ
ya /jʌ/	ra /ɾʌ/	la /lʌ/	va /ʋʌ/	śa /ɕʌ/
ಷ	ಸ	ಹ	ಳ	
ṣa /ʂʌ/	sa /sʌ/	ha /hʌ/	ḷa /ɭʌ/	

Vogais

ka

ಅ	a /ʌ/	ಕ	
ಆ	ā /a:/	ಕಾ	kā
ಇ	i /i/	ಕಿ	ki
ಈ	ī /i:/	ಕೀ	kī
ಉ	u /u/	ಕು	ku
ಊ	ū /u:/	ಕೂ	kū
ಋ	ṛ /rɨ/ ó /ru/	ಕೃ	kṛ
ಎ	e /e/	ಕೆ	ke
ಏ	ē /e:/	ಕೇ	kē
ಐ	ai /aj/	ಕೈ	kai
ಒ	o /o/	ಕೊ	ko
ಓ	ō /o:/	ಕೋ	kō
ಔ	au /aw/	ಕೌ	kau

Outros signos

◌್	ø	ಕ್	k
◌ಂ	aṃ	ಕಂ	kaṃ
◌ಃ	aḥ	ಕಃ	kaḥ

Consoantes dobres

ಕ್ಕ	ಕ್ಖ	ಕ್ಗ	ಕ್ಘ	ಕ್ಙ
kka	kkha	kga	kgha	kṅa

ಕ್ಚ	ಕ್ಛ	ಕ್ಜ	ಕ್ಝ	ಕ್ಞ
kca	kcha	kja	kjha	kña
ಕ್ಟ	ಕ್ಠ	ಕ್ಡ	ಕ್ಢ	ಕ್ಣ
kṭa	kṭha	kḍa	kḍha	kṇa
ಕ್ತ	ಕ್ಥ	ಕ್ದ	ಕ್ಧ	ಕ್ನ
kta	ktha	kda	kdha	kna
ಕ್ಪ	ಕ್ಫ	ಕ್ಬ	ಕ್ಭ	ಕ್ಮ
kpa	kpha	kba	kbha	kma
ಕ್ಯ	ಕ್ರ	ಕ್ಲ	ಕ್ವ	ಕ್ಳ
kya	kra	kla	kva	kḷa
ಕ್ಷ	ಕ್ಸ	?	ಕ್ಹ	
kśa	kṣa	ksa	kha	

Números

೦	0	ಶೂನ್ಯ śūn'ya
೧	1	ಒಂದು oṃdu
೨	2	ಎರಡು eraḍu
೩	3	ಮೂರು mūru
೪	4	ನಾಲ್ಕು nālku
೫	5	ಐದು aidu
೬	6	ಆರು āru
೭	7	ಎಳು eḷu

೮	8	ಎಂಟು eṃṭu
೯	9	ಒಂಭತ್ತು oṃbhattu

Notas

1. Definición de drávida (https://digalego.xunta.gal/gl/termo/23558) no *Dicionario de Galego (https://digalego.xunta.gal/gl/caracteristicas)* de Ir Indo e a Xunta de Galicia.
2. Steever, S. B. (1998). "Kannada". In Steever, S. B. (ed.). The Dravidian Languages (Routledge Language Family Descriptions). Londres: Routledge, p. 129

Véxase tamén

A Galipedia ten un portal sobre: ***India***

Existe unha versión da Wikipedia en ***Lingua kanaresa***

Ligazóns externas

- Ethnologue Kannada (https://web.archive.org/web/20050404033737/http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=KJV) *(en inglés)*
- Descrición da lingua Kannada (https://web.archive.org/web/20050324004409/http://brahmi.sourceforge.net/docs/KannadaComputing.html) *(en inglés)*
- History of Kannada Language and Literature (https://web.archive.org/web/20050403213846/http://kamat.com/kalranga/kar/literature/history1.htm) *(en inglés)*
- Learn Kannada (https://web.archive.org/web/20130117010227/http://www.bangalorebest.com/discoverbangalore/learnkanada/index.asp) (inglés)

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_kanaresa&oldid=5392596"

A última edición desta páxina foi o 29 de febreiro de 2020 ás 11:50.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.